



**Environmental
Justice Fund**
BY ACTIVISTS • FOR ACTIVISTS

Piletšo ya ditšhišinyo: March 2023

Ka ga EJJ

Environmental Justice Fund (EJJ) ke mokgatlo wo o tutuetšwago ke golwela-tokologo, woo o itlamilego ka go tšwetša toka ya ditikologo pele ka go thekga mekgatlo yeo e theilwego mo setšhabeng sa Afrika Borwa.

Bao ba hwetšago thekgo go tšwa go EJJ

Maswanedi a gore o hwetše thekgo go tšwa go EJJ, ke a a latelago:

1. Mokgatlo go ba mekgatlo ya dirišano (e sego motho ka noši);
2. O dule ebile o be leloko la motse goba setšhaba seo o se hlankelago;
3. O be o šoma ka ditoka tša tikologo;
4. O le modudi wa Afrika Borwa.

EJJ e thekga mekgatlo yeo e hlamilwego ga mmogo le ye meswa. Ga go bohlokwa gore o be o ngwadišitšwe semolaong gore o be le maswanedi a go ka hwetša thekga go tšwa go rena.

Tšeo di thekgwago ke EJJ

Re thekga balwela-tokologo le toka ya ditikologo. Re nale kwešišo ye e nabilego ka ga lereo le 'environmental justice'. Ka fao EJJ eka thekga mešomo go, ka gare ga tše dingwe dilo: Climate justice and the just transition; Air pollution; Mining; Food sovereignty; Water; Waste; Ecofeminism; Eco socialism; Land rights; Promotion of indigenous knowledge; Alternative sustainable livelihoods; Environmental health; Access to environmental information; and Community participation in decision-making around natural resources. Palo y arena ga e fele mo, ebile re tlo hlahloba kgopelo ya gago le ge e le gore e ka ntle ga tšeo di ngwadilwego mo, efela e le karolo ye nngwe ya ditokelo tša dikologo.

Mediro goba ditiragalo tšeo EJJ e ka go di thekga e akaretša:

- Tiragalo ya go ikgetha (bjalo ka boipelaetšo, kopano goba thuto-semmotwana);
- Go rulaganya, masolo a go dira bjalo ga mmogo le mešomo ya bobueledi;
- Dinyakišišo tšeo di laolwago ke setšhaba;
- Go sekišwa ka mokgwa wa mekgatlo ya setšhaba;
- Maitapišo a go ruta setšhaba ka ga tikologo, le
- Maitapišo a go kgwahliša mekgatlo.

Tsela yeo thekgo ya EJJ e šomago ka gona

Nako yeo EJJ e fago dithušo e ka tloga go dikgwedi tše tshela go ya go ngwaga o tee. Mašeleng a gona e ka ba go tloga go R50 000 – R100 000. Mašeleng a mangwe le a mangwe a fiwa go ya le ka botelele ba thušo ye e

hlokegang, le gore mokgatlo o nyaka go šomiša mašeleng ao go dira eng. Re thuša gape le ka felegetšo ka mokgwa ga go thuša go aga mokgatlo wa lena le go godiša neteweke ya lena, re bapšitše le mašeleng. Ge kgopelo ya gao e atlegile, re tla ahlaahla gore ke thekgo ya mohuta mang yeo o e hlokago.

Mekgwa ya go dira dikgopelo

Go nale mekgwa ye mebedi yeo o ka dirago dikgopelo ka gona:

1. Tlatša diforomo tša ditšhišinyo mo weposaeteng ya rena <https://ejfunds.org.za/apply-for-support/>.
2. Taonelouta diforomo tše <https://ejfunds.org.za/apply-for-support/> gomme o romele tše di tladitšwego ka imeili go proposals@ejfunds.org.za. Ge seo se sa diragale, romela diswantšho tša diforomo tše o di tladitšwego go la WhatsApp mo mogaleng wo: 078 291 0014. Le ge go le bjalo, re go hlohleletša gore o romele diforomo tše o ka imeili ge o kgona.

Dikgopelo goba tšona di tšhišinyo di tla amogelwa go fihla ka la di **03 April 2023**. Ela hloko gore dikgopelo tše di rometšwego morago ga letšatšikgwedi leo di ka se lebellwe.

EJF e tlo swara thuto-semmotwana ga bedi kgokaganong ya inthanete e direla bao ba rulaganyago go dira dikgopelo ka di 16 March 2023 ka iri ya bo 5-6 pm le ka di 25 March 2023 ka iri ya bo 10-11 am. Re kgopela o re romele imeili go info@ejfunds.org.za pele ga di 16 March 2023 le 25 March 2023 gore o kgone go amogela linki.

Ke mang a tšeyago diphetho mabapi le dokgopelo le ditšhišinyo

Komiti ya EJF ya tša thušo ya ditšhelete e bala ditšhišinyo le dipkopelo ka moka gomme ya tšea diphetho mabapi le gore ke mang a tlang go fiwa thekgo. Komiti ya thušo ya ditšhelete e dirilwe ka sehlopha sa balwela-tokologo ba go ba le maitemogelo ka ga tokologo ya ditikologo. O ka batla ka botlalo ka ga bona mo: <https://ejfunds.org.za/the-team/>.

Tše dingwe tša tše re di lebellago dikgopelong ke tše di latelago:

- Mokgwa woo ditiragalo tše di šišintšwego ke mokgatlo wa lena di tla tšwetšang tokologo ya ditikologo pele a be ya hola setšhaba ka gona.
- Go nale kgonagalo ya gore tšhišinyo ya lena e ka amogelwa ge e ba mediro yeo le e šišintšego e hlalošitšwe ka botlalo (go ena le gore e no ngwadiwa bjalo ka lenaneo fela), le ge e ba gore go na le kamano ye e bonagalago magareng ga mediro yeo le ka ratago go e dira ga mmogo le dikemišetšo tše le lebeletšego go ka di fihlelela.
- Re ka rata gape go bona gore le naganišitše ka botlalo takanyetšo ya mašeleng ao le a hlokago – tšhišinyo ya lena e ka amogelwa gape ge e ba kamano magareng ga mediro ya lena le tekanyetšo yeo re efilwego e ka tsela yeo e kwagalago, gape le gore le kgonne go dira dinyakišišo goba gona go thala mmepe mabapi le ditshenyegelo ka moka.
- Maemo a peakanyogoro le pušo ya tshepedišotšhupatloto yeo e lego gona mokgatlong wa lena – Mokgwa wo mokgatlo wa lena o rulagantšwego ka gona, tsela yeo le tšeyago diphetho ka gona, le ka fao le begelago setšhaba ka gona.
- Ge e ka ba kgopelo le tšhišinyo ya lena e bontšha boitlhagišetšo le boitlhamelo.
- Ke go fihla bokgoleng bofe moo basadi: (a) ba swarago maemo a go ba le morero le maatla mokgatlong wa lena; le (b) gore a naa ba tla holega go tšwa go di protšeke le masolo ale a beakantšego.
- Ke go fihla bokgoleng bofe moo baswa (<35yrs): (a) ba swarago maemo a go ba le morero le maatla ka mokgatlong wa lena, le gore naa ba tla holega go tšwa go di protšeke le masolo ale a beakantšego.

- Gape re nale kgahlego ya go tseba ge e ba o dirišana goba o dirišane le mekgatlo ye mengwe ka pele (ge gole bjalo, badirišane mmogo ka wena bareng ka mokgatlo wa gago le ka wena) le gona ge eba o rulaganya go dirišana le mekgatlo ye mengwe mo di protšeke le di masolo ao le a šišintšego ao le kgopelago thekgo ya wona.

Go nale tše dingwe tše mmalwa tše re di elago hloko tše di amanago le dikgopelo le dišhišinyo tše re di amogelago re le sehlopha. Tšonake tse di latelago:

- EJFe lebetse go ka thekga mekgatlo ya kgale ga mmogo le ye meswa.
- EJF e ka rata go thekga mekgatlo yeo e šomago ka dintlha tše di fapanego tša tokologo ya tikologo, go na le gore e lebele fela karolo e tee e.g. mining.
- Re leka ka maatla go dira bonnete ba gore thušo ya rena ya ditšhelete ga e felle lefelong le tee mo Afrika Borwa.
- Nomoro ya thušo ya ditšhelete yeo re ka kgonang go e fa e lekanyeditšwe. Se ke ka lebaka la gore seemo sa rena sa mašelang se lekanetse. Lebaka le le ngwe ke gore re tshepa gore ge re efa thekgo esego ya mašelang fela, ge re ikana ka go thekga mokgatlo, re nyaka go dira bonnete ba gore re fihlelela morero wa rena.

Ge o hloka tshedimošo ka botlalo, bala 'Granting Framework' yeo e humanegago go <https://ejfunds.org.za/apply-for-support/>. Tshepedišo ya dikgopelo le yona e ngwadile ka bokopana letlakaleng le <https://ejfunds.org.za/apply-for-support/>. Ge e ba o na le dipotšišo goba o hloka thušo, ikgokaganye le rena mo: info@ejfunds.org.za goba go 078 291 0014.